


Geleyaw i n'a fɔ fiɲɛ bana koronawirus bɛ an lase joona kunnafofi kolon di ni ŋunuŋunukanw, ani nkalon kibaruw ma, i n'a fɔ an y'a ye kabini san 2012 waatiw la geleyaba minnu ye an ka jamana sɔrɔ. An bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ ta nin banakise kelɛli la ni kunnafofi jɛlenw jɛnsɛni ye nka o k'a sɔrɔ ko o kunnafofiw sɛgesɛgɛlen don fana, walisa k' an ka latigɛliw lajɛya ani k' u sinsin.

Koronawirusi kanpaji CiwActs (ccc) bɛ an ka sigidaw ka ŋunuŋunukanw, an haminankow ani an ka pininkaliw farapɔɔn kan Mali jamana fan bɛɛ la walisa kunnafofi dɛsɛ min bɛ guwɛɛnɛman, mediaw, ONG ni jamanadenw cɛ ka se ka o ban, ni ko kɛlenw kibarɔ dili ye jamanadenw ma. CCC bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ walisa ka kunnafofi numanw di koronawirus kan ani ka ŋunuŋunukanw ni kɔnɔgwankow lajɛya sani u ka tiɲɛni wɛrɛw kɛ.

MINNU SɛMɛNTIYARA: **1722**
FATULENW: **97**



**MINNU
KɛNɛYARA
989**

AN BAARAKɛŋɔGɔNW



A' ye wari taayoro jatemine

Wari baaradabaw

FMI
CFA wari
120.033.870.451

Banque Mondiale
CFA wari
13.702.597.500

Kepereyebaaradaw

ONU MALI
CFA wari
3.673.470.282

USAID
CFA wari
74.432.237.582

Demebaa werew
(jamana ka
BMS konti la)
CFA wari
4.480.314.282



A bæe lajelen

Ka ca ni
**CFA WARI
MILIYARI 874 ye**

Guwereneman ka demeni

A KA CA NI
CFA WARI
500 MILIYARI YE

Do werew

CAAMAN

Musakaw



AN BAARAKETJOGONW



Nun datugulan doni

Hali ka sɔrɔ fiɲɛ bana ka walankatali bɛ ka nɔgɔya ka t'a fɛ, covid-19 bɛ ka taa jɛ ka mɔgɔw minɛ. Ka da o de kan, kɛɲɛyatigilamɔgɔw b'a jini an bɛɛ fɛ ko an ka nun datugulan don. Ni nun datugulan finilama de kadi an ye nafaɲ b'a la an ka an janto o la walisa an kana a ka lakanali cogo numan bali nin a banakisɛw bɔbaliya ye a la. An bɛ se k'a ko ka jɛ cogodi ? Bolo la wala masini la? A bɛ bɔ cogodi ? Dɔkɔtɔrɔ Pierre Parneij ka ladili ale ka baara jɛsinen bɛ saniya cakɛda ma jamana kɛɲɛya bon na Bordeauxn CHU la.

Nun datugulanw bɛ bɔ cogodi ?

Walisa ka i ka nun datugulan bɔ i nun na ka sɔrɔ i ma i yɛɛ bila farati la, a ka fisa an k'a minɛ kɛɛla mana fila ma minnu bɛ don an tulo la. O kɔ an b'a bila bɔrɔ wala minɛ dɔ kɔnɔ fiɲɛ t'a sɔrɔ minɛ min kɔnɔ sani a ko tuma cɛ. An kana jiniɛ ka an tɛgɛw ko an magalen kɔ nun datugulan donen na.

Jaɲɛl ji ye hakilila numan ye banakisɛ fagali la ka bɔ nun datugulan na wa ?

An kana dilanlifɛn bagama kɛ an ka nun datugulan kan abada. Ka banakisɛ fagalan dɔ fiyɛ nun datugulan kan wala Jaɲɛl bɛ min na o bɛ se ka banakisɛ faga wa ? O tɛ hakilila numan ye. An kana dilanlifɛn bagama kɛ an ka nun datugulanw kan cogo si la ka d'a kan fan dɔ fɛ o bɛ se ka a ka bana sɛnsɛni ko numan tiɲɛ, fan wɛɛ fɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka o dilanlifɛn bagama dɔw lataa an kɔnɔ ni an bɛ o fɛnw kɛ an ka nun datugulanw kan o kɔ ka u don, o cogo la a bɛ se ka fari tiɲɛ ni ninakili siraw tiɲɛni lase an ma, ni o kɛra, an ka a ko jɛdɔnbɛa dɔ lasɔmi.

NOS PARTENAIRES



Sɔrɔ yɔrɔ: Journal des femmes SANTE

Nun datugulan finilama bɛ ko cogodi masini la ?

Ka kɛɲɛ ni lapininw ye minnu bɔra Association française de normalisation

(AFNOR) yɔrɔ, a bɛ fɔ ko ni an ye nun datugulan finilama bɔ an nun na tuma wo tuma an ka a ko masini la, min kalaya bɛ se 60 °

ma ani a ka to o la fɔ ka se sanga 30 jɔɲɔn ma, finikosafinɛ ka kɛ a la. Ka a to o kalaya hake la , fini ko masini ka bila munumunuli ni yɛlɛma yɛlɛma

telimanba la, ni o kɛra banakisɛ bɛ faga pewu, Dr Pierre Parneijn ko ten. Nka an kana fɛn suguya wɛrɛ si fara a kan walisa an kana an ka nun

datugu fini ka sɛnsɛni baara tiɲɛ. An bɛ se ka an ka nun datugulanw ni fini wɛrɛw ko jɔɲɔn fɛ i n'a fɔ sɛriɲɛtiw ni daraw.

Ka nun datugulan ko bolo la k'a sɔrɔ masini tɛ wa ?

Bolo la koli t'a bɔ walisa ka banakisɛw bɛɛ faga. Fɔ la, coronajirus ye banakisɛ ye min barika ka dɔɔ. Funtɛnni tɛ kun a la ni a bɛ se waati dɔ ma. O de koson masini la koli 60° la sanga 30 kɔɲɔ lapininen don. Nka min tɛ bɛn, o ye ka nun datugulan ko bolo la ka d'a kan fini w faralen don jɔɲɔn kan cogo dɔ la minnu koli ka gɛlɛn. Bolola koli sirilen bɛ kosɛbɛadamadenya la o cogo la a barika ka dɔɔ walisa ka banakisɛw faga minnu bɛ se ka sigi fini kuru yɔrɔ dɔ la wala a kala sira dɔ fɛ. Ka fara nin bɛ kan ni an bɛ an ka nun datugulan ko bolo la, ni jikalan ye min kalaya bɛ se 60°C ma, farati bɛ o la k'a masɔrɔ an bɛ se ka an yɛrɛ jeni.

NOS PARTENAIRES

Sɔrɔ yɔrɔ: Journal des femmes SANTE



Covid-19 : jamalajqw ka vaniya yiraw kq o bq se ka dū fara banakisq ka walankatali kan wa ?

**K'a damine New York, ka temen
Londres fe, Madrid, fo ka na se Mali
la
ani diɲe duguba caman na, ɲaniya yi-
ralaw mogo baa caman farala
ɲɔɲɔn kan nin waati labanw na
walisa ka u ka nisongoya jira siya
woloma ani lakanatigilamogo dow ka
binkani walew ko la. A te i ko an
bena jalaki bin nin ɲaniya yiralaw
kan, nka u tun b'a fe ka ɲine dɔɔni
ko dugukolo be geleyaw la hali bi ka
ɲesin keneya ko ma Covid-19 koni.**

**Yala lakana walew sabatili bantū don wa, o min
dabura walisa ka bana walankatali sumaya ?**

Soro yoro: le parisien

NOS PARTENAIRES



Min dɔnniya ka fisa

Tamachiɲɛw

Ninakili dekoun

Gɔnɔ dimi


Kounkolo dimi

Fari kalaya

Farikolo saigain

Noundji bɔ

Sagɔsagɔ gɛlɛni



Tanganlanw

AW KA TJI SɛBɛNW

36061



aye noun
datougoulanw do



ka tɛkɛ ko



Aw kana maga
baganw la



aw kana ta
diama na
yɔrow la



Aw ye dɔcɔtɔrɔ
ɲɛnɛma wele

Koronawirusi kanpani Ciɲ Acts (ccc) jirala aw la
Accountability Lab Mali fɛ

AN BAARAKɛɲɔGɔNW



whatsapp : +27 60 080 6146